

# 5G mreže

---


- Među trendovima koji motivišu razvoj 5G tehnologija posebno se ističu:
  - Drastičan porast mobilnog saobraćaja.
    - CISCO predviđa da će se ukupni mobilni saobraćaj povećati oko 7 puta u periodu od 2017. do 2022. godine.
  - Usvajanje IoT rešenja u različitim granama industrije.
    - Predviđanja su da će broj povezanih IoT uređaja do 2023. godine iznositi 31.4 milijardi.
  - Kontinuitet pojavljivanja novih servisa
    - npr. 3D video visoke rezolucije, proširena realnost, mobilni Cloud, aplikacije za taktilni Internet.
- Navedeni trendovi namežu veliki broj izazova na koje je neophodno odgovoriti povećanjem kapaciteta mreže, poboljšanjem energetske efikasnosti i iskorišćenosti spektra, kao i skalabilnjim metodama upravljanja mrežnim resursima.

# 5G – Tehnički zahtjevi

---

- Ultra velike brzine prenosa i ultra malo kašnjenje
  - Maksimalna brzina prenosa (u idealnim uslovima): 10-20 Gb/s
  - Kašnjenje <1ms
  - Očekivana propusnost na nivou jednog korisnika u urbanim/polu-urabnim zonama 100Mb/s.
- Masovna konektivnost
  - Podrška za 10 puta veći broj uređaja u odnosu na 4G mreže.
- Fleksibilna i intelligentna mreža
  - Softverski-definisana mrežna arhitektura, mogućnost analize podataka u realnom vremenu i pružanje personalizovanih i intelligentnih servisa
- Pouzdan rad
  - Obezbijediti dostupnost i pouzdanost mreže na nivou od 99%, kao i mogućnost automatske rekonfiguracije u slučaju kvara.
- Energetski i ekonomski isplativa infrastruktura
  - 5G sistemi bi trebalo da budu 50-100 puta energetski efikasniji od LTE sistema, i ekonomičniji u pogledu potrebnih ulaganja u infrastrukturu

# Poređenje 4G i 5G standarda




Indikator	IMT-2020	IMT-Advanced
Maksimalna brzina prenosa (Gbps)	20	1
Kapacitet po jedinici površine (Mbps/m <sup>2</sup> )	10	0.1
Gustina konekcija (br. uređaja /km <sup>2</sup> )	$10^6$	$10^5$
Kašnjenje (ms)	1	10
Mobilnost (km/h)	500	350
Propusnost (Mbps)	100-1000	10
Spektralna efikasnost	3x	1x
Energetska efikasnost	100x	1x

# 5G servisi


---

- Poboljšanje mobilne širokopojasne mreže (*eMBB - Enhanced Mobile Broadband*)
  - *eMBB ima za cilj da zadovolji potrebe ljudi za digitalnim načinom života, i fokusira se na aplikacije koje imaju stoge zahtjeve za propusnim opsegom, kao što su ultra HD video, virtualna i proširena stvarnost.*
- Ultra pouzdana komunikacija malog kašnjenja (*uRLLC - Ultra Reliable Low Latency Communication*)
  - *Cilj uRLLC servisne grupe je da podrži digitalnu transformaciju industrije. Fokusira se na servise osjetljive na kašnjenje, kao što su bezbjednost u asistiranim i autonomnim vozilima, monitoring i upravljanje u realnom vremenu, udaljene medicinske intervencije itd. Današnje mreže ne podržavaju ove servise.*
- Masovne mašinske komunikacije (*mMTC - Massive Machine Type Communications*).
  - *Mašinske komunikacije se odnose na uređaje koji komuniciraju bez ljudske intervencije. Teži da ispuni zahtjeve IoT aplikacija koje periodično prikupljaju manje količine podataka iz baterijski napajanih senzorskih mreža, i obrađuju ih sa ciljem unaprijeđenja nekog proizvodnog procesa ili kvaliteta života.*

# 5G servisi



5G servisne grupe



Značaj različitih indikatora performansi za različite klase servisa

# 5G New Radio (NR)

---

- 3GPP standardi
- Prva verzija standarda poznata je kao *Release 15*
- Tehnologije:
  - Milimetarski talasi
  - CP-OFDM
  - Nova struktura frejma
  - Masivni MIMO
  - *Beamforming*
  - ...

# 5G NR - Spektar

---

- Koristi se spektar na nižim (*low band*), srednjim (*mid band*) i visokim (*high band*) učestanostima
- Release 15 pokriva učestnosti od ispod 1GHz pa do 52.6 GHz
- Predviđeno korišćenje *milimetarskih talasa* (>24GHz)
- Visokofrekvencijski dio spektra (>6GHz) dostupan je na više opsega koji variraju po regionima
- Mnogi opsezi još uvijek nisu dostupni zbog servisa koje je potrebno ukinuti
- Slabljenje u slobodnom prostoru proporcionalno je kvadratu učestanosti i kvadratu rastojanja
  - 88 dB slabljenje na 30 GHz, za rastojanje od 20 m
  - Radijus mmWave ćelije oko 100m

# 5G NR - Spektar

---


- *Low-band* opseg (<1GHz) koristi se za pokrivanje većih ruralnih, polu-urabnih i urbanih zona, kao i za pružanje podrške za IoT.
  - Veliki domet, male brzine prenosa.
- *Mid-band* opseg (2-6 GHz) nudi kompromis između pokrivenosti i brzine prenosa.
- *High-band* opseg (24-52.6GHz) nudi veoma velike brzine prenosa uz mali domet.



# 5G NR - Multipleksiranje

---

- Tehnike multipleksiranje bazirane na OFDM-u




- Nove tehnike:
  - *Cyclic Prefix – OFDM (CP-OFDM)*
  - *Spectrum Filtered OFDM (f-OFDM)*
  - *Filtered Bank Multicarrier (FBMC)*
  - *Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA)*
  - *Pattern Division Multiple Access (PDMA)*
  - *Low Density Spreading (LDS)*
  - *Sparse Code Multiple Access (SCMA)*
  - *Interleave-Division Multiple Access (IDMA)*

# OFDM - podsjećanje

---



- Podaci su modulisani setom ortogonalnih nosilaca.
- Tok podataka se dijeli u  $N$  paralelnih tokova kako bi se redukovao protok podataka, a svaki od tih manjih protoka se prenosi preko sopstvenog podnosioca.
- Nosioci su međusobno ortogonalni tako što je između njih biran odgovarajući frekvencijski razmak – maksimum signala svakog od podnosioca odgovara nulama svih ostalih signala
- Dozvoljeno spektralno preklapanje među nosiocima, jer će ortogonalnost obezbijediti da prijemnik bude u mogućnosti da razdvoji OFDM podnosioce.



# OFDM - podsjećanje

---


- Ukoliko kanal nije idealan dolazi do intersimbolske interferencije.
- Podgodno je posmatrati OFDM signal u obliku okvira (frejmova) podataka, tako da se može smatrati da će kanal produkovati ISI u okviru frejma, a takođe i IFI (*inter-frame* interferencija) među susjednim frejmovima
- Uvođenje zaštitnog intervala dužine  $L$  između dva susjedna frejma omogućava "absorbciju" kašnjenja u kanalu, a time se uklanja IFI.
  - Ovo se može ostvariti ubacivanjem  $L$  vodećih nula u svaki okvir na predaji i njihovim uklanjanjem na prijemu.
  - Kako bi se takođe uklonila ISI iz okvira, bolje je koristiti *ciklični prefiks* umjesto zaštitnog intervala koji se sastoji od svih nula. U ovom slučaju, posle uklanjanja prefiksa na prijemu, dobija se ciklična konvolucija prenošenog okvira podataka i kanala.
  - Ciklični prefiks podrazumijeva dodavanje prefiksa simbolu koji je jednak njegovom kraju.



# 5G NR - Multipleksiranje

*Identifikovani nedostaci OFDM-a:*

- Potrebni zaštitni intervali između različitih frekvencijskih kanala (eng. *guard bands*)
- Na čitavom frekvenijskom opsegu koristi se isti razmak između podnosioca
- Veličina simbola i cikličnog prefiksa je konstantna
- Svi korisnici moraju biti striktno vremenski sinhronizovani na *uplink*-u



# 5G NR - Multipleksiranje

---


## CP-OFDM

- Sličan LTE OFDM-u
- Dok LTE koristi fiksni razmak između podnosioca (15kHz), kod CP-OFDM-a je razmak između podnosioca promjenjiv (15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz itd.)
- Moguće različite dužine cikličnog prefiksa
- Različiti OFDM parametri mogu da se koriste za različite aplikacije
- Korisnici u različitim podopsezima ne moraju biti vremenski sinhronizovani
- Manje bočne latice
- Veća spektralna efikasnost

# 5G NR – Struktura frejma

---


- Trajanje frejma 10ms
- Podfrejm trajanja 1ms (kompatibilnost sa LTE)
- Slotovi za planirani prenos (eng. *scheduled communication*)
  - 14 OFDM simbola po slotu
  - Trajanje slota varira sa razmakom između podnosioca
  - Moguća agregacija slotova za potebe masivnijih prenosa podataka
- Mini-slot za neplaniranu komunikaciju
  - 2, 4 ili 7 OFDM simbola
  - URLLC aplikacije



# 5G NR – Beamforming i Masivni MIMO

---

- Naprednije *beamforming* tehnike u odnosu na LTE
- Visoko usmjereno zračenje u prostoru
- LTE koristi *beamforming* samo za prenos podataka
- 5G NR koristi *beamforming* i za kontrolnu signalizaciju
- Na višim učestanostima koristi se za prošireno pokrivanje fokusiranjem energije
- Na nizim i srednjim učestanostima, gdje slabljenje nije toliki problem, *beamforming* je ključni dio MIMO sistema koji značajno povećavaju kapacitet mreže
- 5G NR podržava distribuirani MIMO koji omogućava da korisnik prima različite djelove jednog toka podataka sa više različitih antenna
- Masivni MIMO – znatno veći broj antenskih elemenata na baznim stanicama (manje dimenzije antena koje emituju na visokim učestanostima)




# 5G infrastruktura

## SDN/NFV

5G je sveobuhvatni sofverski sistem koji koristi sve raspoložive resurse


- Mrežne funkcije su realizovane u sofveru (konvergencija sa IT)
  - Fleksibilnija softverski definisana mrežna infrastruktura
  - Paralelni razvoj više specijalizovanih mreža
- Mrežne funkcije će biti instalirane i na uređajima ivice mreže
- Razvoj novih i integracija postojećih pristupnih mreža



# 5G infrastruktura

## Prednosti:

- Softverske mrežne funkcije iz infrastrukture izvlače najbolje
- Komunikaciona infrastruktura se može prilagoditi potrebama
- Mrežne funkcije (servisi, pouzdanost, zaštita) mogu biti implementirane bilo gdje
- Ista tehnologija za razne primjene



# 5G infrastruktura

- Izmještanje mrežnih funkcija sa mrežnog sistemskog nivoa na uređaj/fog, edge, centralni cloud
- Poboljšanje performansi (balansiranje opterećenja i veća pouzdanost)
- Slajsovanje mreže - virtuelna mreža za svaki servis
- Otpornost komunikacije od kraja do kraja
- Zaštita na infrastrukturnom nivou
- Siguran i pouzdan menadžment konekcije
- Orkestracija mrežnih funkcija u realnom vremenu

